



Сыныпта
2 кезек

(СССР ИК Ыжырыларыттан).

Оройуон үрдүккэ 1955 кийи кытыпта. Кинилэр 13400 солкубай суумалархалово бордууксуулар оҥордулар. Халбоһук 5 чулуу шоферлар кэмчлэммит уматытынан үлэ лээн 21,5 тонна уматы огууох матырынаалла рык тастылар.

Ленинскэй субуотуну- нукка ордук торилли- лээхтик, антинайдык

Карл Маркс аатынан совхозна үлэ бырааһы- ннлар 1900 кийи таксан пилитетка фондутар 4208 солкубайы ниллэрдилэр.

Оройуон индустриатара кэмчлэммит уматытынан үлэсэн 18 тыһ. кило- ватт-час электрэнер- гияны оҥордулар.

Субуотунуык 1208 кы- тылаларынан «Чурап-

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СУБУОТУНУУТУ ТЭРҮЙНИНГЭ ОҔОҔУОН- НААҔЫ ОПЕРАТИВ- НАЯ ГРУППА

Ленинскэй обидейга бөлэмнэлгинэн сибастаан оройуунга бөлхлэрин пятайткаатаады бидэллэрин 5 үлэ коллектив, 14 биритээдэ, ферма уонна сыхах, 119 рабочай уонна инженернай-технической үлэһит бодьобун бидэн иһиннэ толордулар. 1980 сыл түөрэ бастагы ыһыаады кырбидларын 11 коллектив, 27 ферма уонна сыхах, 363 үлэһит хайын-үйө ыһылар. Кыһыкты суолу баттаһа тиһор-таһар

Партийная тириталар ленинскэй ударнай үлэ захтатыгар ситиниллибати чингэ тэргэ. Первой Маайы достойнайдык хорсарты ССРС КК Мингрымаларыгар тирери рон социалистическай куоталһынны өс кион далааһынаахтык, үрдүк кудууу тоохтик тирийэр, «Хаалыылаага суох үлэ динхилэ» диэн девизинэн пилететка, бодьдун инники телерор ийин патриотическай хамсааһынны бары дьаһалларына р кионтник төмнүтөр эбөөһинистөөхтөр.



О ЛОР КҮННЭЭХ ово Иун ситхинийн парти
саалым Ада дайдуу учина правительство үр
көмүскүүр сориг кынар дүнтүк саяалаабытара,
балиаах сыйдарым мөнгөс Лейтик орденыйн нагараа
тин, мин аас-туор олобу даламмыгым.

Ыаниыксыттаабыт көм
мир бэйэм идэм мындыр
дарыгар үгүс эдэр ыччаты
нытгарым. Мөнгөсүтү

Бастали төрөөбүт-үөскэ-
бит Хатылыбар борооску
торбутум. Кистэл буолба-
тах, оччолорго уолаттар,
ар дьон хотонго улаанни-
лэр, олукка күүрүк. Ой-
Татьяна Седалищева, Вера
Платонова СССР чилиэни-
ин буолбуттары. В. Е.
Платонова калын «Вочуот
Энэтэ» орденинан лаба-
рылаллалымыта.

Урдук наараадаба
дылаланан эппиттээн
жиинки сылларга туугу
бургунастары млахха та-
нааларга сыраллахтын үл-
дигини. Быйыл 17 төрүүр
тингэлээн кыстатан туруо-
рабын. Онтон 15-нэ төрөө-
тө, Нырөйдөр туруктара
ырдараадаа. Быйыл

Үлэбэр сыстан, үөрэнэн нүүнгэ 90-чадым кг үүтү
бармахаар алары чыг-ымын.

Улуу сирдыт төрөөбүтэ 110 сыла туолар юбилейи бииһи, Субуруускай аатынан совхоз Хатылытаагы отделениетия Лахалды ферматын коллектива үлэбитигэр самэй бөлөхтөрдөөх көрсөбүт.

С. Г. КРИВОШАПКИН,
МАННЫЛЫКСТ.

Б ҮГҮН Сир үрдүтэр хаан-уруу партияда иугу-
улаахан бэрааһынынык, ра суох махталлаахпыт,
иуһи аймах ухуу сирдэҕэ дүрүн бэркитиндэхпыт.
Н. Н. Ленин торообутэ Кыһын үтэ үскаппыта
110 сэмэ төлүр. Кыһын үтэ кыргыттар

Мин биймд 84а хаар-
бын уулзариин эрбэн
Владимир Ильич, дагын-
нан, мин нэгүшэм уйу-
лучуулах предствител
Итнэм хэмэ туттабын,
ордук дьоллоохтук санаа-
бын

Былырым баттыгастах бэҕэҥ буоллооххун. Востануу тэриэһэ аҥар саас-пар элбэх ыраахаттары көрсүбүтүм, үөрбөх сүөх халыбытым. В. И. Ленин миник тэрийбит Коммунистическай партиятын салааларынан аҥа дойдуга алаттаһа биирлэһэр, Россия, Улуу Октябрьскай социалистическай революция кыйабытын түмүгүр эр бииһи көңүл олохтом муһунут, тэҥ бырааһтамыһыт. Ити мин саҥа дойдого, советскай поруг бүтүүнүн курдук, күдүк буолбут, дьолу-соргугу тосхойбут улуг Ленинга.

ПАРТИЯ уонна правитель-
ство тым сиригэр
механизатор сүрүн фигу-
ра диэн саамай сөнкө үө-
рөтэллэр уонна ыччаттары
ити салаага идэлэри бо-
һууларга ытырыахтарын
агытталар.

Мин 19 саяастайхыгтан
байсан тракторист, он-
гон комбайнер идэвхэн
байхдаа колхоз произ-
водствотог үзэжээбитим,
Бастай уон-сылбар трак-
тористаабытым, трактор-
най биригээдэни салай-
бытым. Онгон, комбайнердар
журстарын бүтэрээхтэ-
тэв, унун кэниэ «С-4» бэ-
лэтэ хаамар хопуу хэрвэ-
былхайн төрөөбүт нэни-
лээхпэр, Одьулуунига,
илинбин арварбакка үзэ-
жээбитим. Карл Маркс аа-
тынай, кэли Ленин аа-
тынай колхозтар туорухтаах
культурадар турунтаах үү-
нүүлэрин хомуйалларыгар

хаан-уруу партиядыг мунгу-Ойтон мэдэгдэж, тухайн тах
ра суух махталдаахихит, са гыл ааста. Үрдүк аа
диринг бэрхиниэхихит, тм сүгэ сымдан холто
Кийини үлэ үсөөлнхит, нум произнодстоытар
Кийини үлэ кийрэгтэр, салтыг дьулуурдаахиты
Мин саллар-санниг туха, үлэлзобитим. Кырдан бо
хы үлэттан-илибин арлаа, үсөөлнхит. Кырдан бо
хы үлэттан-илибин арлаа, үсөөлнхит. Кырдан бо


бэлхэ шоллоохуун. Вэс-
талы тибсаарыст...балар,
онтой шалхоотар гэри-
лэхтэрттэн улаа сылгы
лэнтинигэр уонунан сым-
ларга күүснүг-күдэхпин,
туох баар дьодурбуг, сити-
былбын, барытын ууран
үлэлээбитим. Ол үтүө суо-
бастаах, дыйа-тахчы бери-
нилээх үлэм 40-ус сым-
лар бүтүүлэрингэр түрдү-
түк сымалааммыта—оро-
йхонмуттан бастаахынан
Социалистическай Үлэ Ге-
ройун урдук аатын ылым-
тым, Ленин орденын түөс-
лөрүнийвэр чинэстэмпи-
тим.

бэйм жаныашын килер-
бишпиз, билгин үлэни
сылдыр совхоз чулуу ме-
ханизатордарын иштисип-
пинэн кыя туттабы.


Колхозтар хонууларыгар
өр сылаах, үрдүк оно-
луктуулаат сымалаат үлэ-
баставниктала бөдө үлэ.

Мингиг кытта бири-
сылдык трантор рулугар
аан бастаан олорбут бил-
лидээх мөханизатордар
Н. Е. Яковлев, А. А. Седан-
ищев уо. д. а. билгиги
байлалар мичат борталар
наставниктала бөдө үлэ.

бин сыйнааган Советскай нулар. Кинилэр үлэ эста
правительство мингия 1957
сыллаахха Ленин ордены
ни парарадалаабыта.
Тыа скрип бастыг комбий-
перик быһымтынан 1955
сыллаахха Саха АССР
Верховнай Советын депу-
татынан быыбарданаан во-
руот үрдүн итэҕаличтэ-
тээхтик толорбутум, рес-
публикка, оройуоһум чөл-
төбө сыйдымларымар күүс-
көмө буолбутум.



Р. И. КОНСТАНТИНОВ,
Социалистической
Уд. Геройа.



Ча, лекторы болдомтолоохтук истар, экспонаттары истин сэргээлээһининэн көрө сылдыар ити дыктардаах эр киһиэхэ тийиһэрин. Бу—хэргэниин Сахыбамол уоһна Рустам Лалиевтар. Кинилэр Москвага ыраахтан, Калаксий ССР Чимкентский уобалаһын Карамурт салиманыэттан, кэлбиттэр.

— В. И. Ленин: Музейыгар сылдыбыппыт би-
лизке улахан үөрүү, — диир Рустам. — Экскурсия
кэмнэтэр олус долгуйабыт. Санаабытыгар, биһиги-
ни кытары Ленин көпсөтөр курдук. Биһиги киһи-
хэ быһыыба этэбит, тоҕо диэтэххэ, киһи биһиги
түспүтүгэр олорбута, үлээбэти, охсуспута.

Визитин ийгэнтэн-ийнхэ бэрлэдэр санааны су-
рууар кинигэни арыгталлаан көрөгдүн. Тигэх ба-
лмэтэһини бу баар: «В. И. Ленин Музейыгар сым-
дыгтан хаалбыт өйдөбүл сүнгөн, олохпут туха-
ры умнуулуу суеда. Орджоникидзеттан сымдыр
рабочайдар». Итиник балмэтэһиннар сүүһүнөн
ахсааннаахтар.

В. И. Ленин Музейын баяй экспозицията 34 сара тардылдыбыт, билигин 12 тыһ. тахса экспозиция.

паттаах. Ити—Ленин илихитинэн суруйбут сурукта-
рын куоптуйалара, Владимир Ильич тус байэтэ
тутта сылдыбыт маллара, туттубут предметтар,
документальнай фотографиялар, сирдүй айы-
ныларын бастакы таһаарыылара, кичи үлэлэрэ
бэчээттэммит хайыаттара уонна сурунааллара.
Итиги танэ Ильич аан дойду 118 норуоттарын тыл-
ларынан бэчээттинэн тахсыбыт үлэлэрэ туруу-
рулубуттар. Музейга тус-уран Лениниана—живо-
пись болотуналар, скульптурнай үлэлэр, о. д. а.—
киэгэник кerdөрүддөр.

Сындыааччылар саалаттан саалаа киирэн ге-
ниальной революционер уонна мыслитель олохун
долгутуулаах страницаларын кытары билсинэл-
лэр. Уонна биһиги сктиһиһилэрбит биһиктэригэр
турбут, коммунизм удууканнаах дыһити аһыла-
тын уурбут, биһиэхэ улуу тутууну тиһэбэр тир-
дэрэ кэркэһин хаалларбыт биһиэхэ сүрэх махта-
лынан туолар.

Ленин баайтан-баай идеяны нэһилнэстибэтин көрдөрөр икки савалаа тохтуобун. Бастагыта кинигэтэ дэхэйинэн сөхтөрөр. Оскуолаа үөрэхмит сылларыттан олохун тигэх күннэригэр диэри кинилэр улуу сырдыт эрэллэх аргыстарынан буолбуттара. Айылымнарын толору коммуурунньуттар баар литература ыйылыныгар, холобуу, Владимир Ильич цитата ылбыт, ахтан аһарбыт 16 тыһымычтан тахса кинигэлэрэ.

Үөрэнээччилэр—фермаба

М. ЛЕБЕДЕВ фотота.

Экзаменна бэлэмнэнэн

Бэс нийгм 1 бүлүгтэр

Число

Улуу кыайы 35 сылын көрсө

**КЫРДЫБАТ
СҮРЭХТЭР**

А. ЗАХАРОВ,
эриин ангийн
хүтэглэгч.

(СССР КК. Удмуртия).

УДАРНАЙ ҮЙДАРЫ КИМ ХАЙДАХ ТҮМҮКТҮҮРҮЙ?

Уматтыгы таһынагы оройуонга биллэркилибиз ударнай ыйдар түмүктөнөн эрөллөр. Кулун тутарга уонна мууе устарга билачча үлэ ыгытылына. Ол туһунан билиэхэ советтартан маныык биллэрэллэр:

Емкэстарбыт
туолан эрэллэ

Билдигни туртуган
совхоз урдунан 224,3
тонна дизельной уматы,
30 тонна бензин табы-
лына, ол минтер сылан-
тар 122, мизекилар 69,
арылаахтар 52 тонна
уматыгы салганырды-
ыр. Омон мизеке бав-
рыкостар толорулан
праллар.

Назар Кривошапкин ал-
бакини тайвилар.

«Сельхозтехника» колхоза багшын бичигдэх багцдаа камадотой. Кишлэр 150 тонна дизельсэй уматыг, 39 тонна бөмбөн таван бичигдэр.

С. КОНСТАНТИНОВА,
бухгалтер.

У р у ж у н у
У Р У Ж У Н У

Сыла савдананың уттан
Эрилик Эристини кытынан
созлас отделинишарыгар
367 тонна дизельной ума-
тык, 230-ча тонна безани
усина 10-ча тонна дизель
арыста табылыныч.

Итн аминтан нулуу туг-
тар майга 130-тан тахга
тонна дизельнэй уматанг,
77 тонна бензинг угш
биншг. Ол үрдүнэн били
гн даганг тёлоруллахуох
айылдаах эмнестар үлгү
гэр. Онон уматанг салган
тага туралыг.

Кэники үс бензона
бастайааннай үлэлэти
Кинилэртэн А. Г. Несте
рен арыыча ордук кө
дөрүүдөннэ. Ол гынан б
рен засныт мыйах ба
дан төлөүлүдүбэтэ.

«Сельхозтехника» 2000
Болуа, 2000
Танын биш туруоран 70
Танын солжарканы, 6 тоон
Белгиле тийэлт.

Түмүктөн эттекха, аял
лыт сыйларга уматы
тнйбатни уруон оңгостон
бийыл бадатча тастыбы

Д. ГЕРМОГЕНОВ,
бухгалтер.

Саппаһырдыбыт

Бэйлэл савь Субуруусай
кай латынзын совхоз са-
далтата эрдэтэн 2 бензо-
воху уматан табылтыгар
бастайааннай үлэлэтэн
муус устар 7 хүнүдээр
туругуан 43,3 тонна бен-
зинэн, 212 тонна ди-
зельной уматыгын са-
лалын болот.

Бу күннэргэ кыһынны
суолу баттаһа шофердар
Николай Вишкурин уоһун

Капитал эйгэтигэр

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВА

Райсовет исполкомун 1980 снл муус устар 18 күнүзэри 155 №-дэхь быһаарытынан оройуон иһин ээри суолларынан транспорт бары средстволарынан сымдыһыны муус устар 22 күнүттөн бобуулаах.

ДРСУ администрацията. Госархивистите

Таптыыр ийэбит, эбэбит, эдьиһибит, аймах-
пыт

МАКАРОВА ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА
 Ыраакан Ыарымттан албутун, Диригтик ку-
 рутуйан туран, бокусинзук билер дьоннору-
 тар ийитиниробит

Оболоро, сизинеро, быравттара, аймактара

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с.
Малл Маркс уул., 12. ТЕЛЕФОННАРЫБЫТ: редактор—21-395, отделлар —
21-495, уопсай—21-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чугаччинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.